


HPTN 084 - Open Label Extension Questionnaire

1%


Collection: LOGIN
Contains: PTID, CASIID, VISIT, PREGNANT

HPTN 084 - Open Label Extension Questionnaire

Question: PTID
Required

 Please enter the participant's 9-digit PTID with no hyphens or spaces (for example: 999000111):


Question: CASIID
Required

 Please enter the 5-7 digit CASI ID assigned to this participant (for example EX001):

Question: VISIT
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
55.0	V55.0 - Step 4a - Day 0	
56.0	V56.0 - Step 4b - Day 0	
57.0	V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0	
58.0	V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8	
59.0	V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16	
60.0	V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24	
61.0	V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32	
62.0	V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40	
63.0	V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48	
64.0	V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0	
65.0	V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8	
66.0	V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16	
67.0	V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24	
68.0	V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32	
69.0	V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40	
70.0	V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48	
71.0	V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0	

72.0	V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12	
73.0	V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24	
74.0	V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36	
75.0	V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48	
76.0	V76.0 - Step 4d - Week 0	
77.0	V77.0 - Step 4d - Week 4	
78.0	V78.0 - Step 4d - Week 8	
79.0	V79.0 - Step 4d - Week 12	
80.0	V80.0 - Step 4d - Week 16	
81.0	V81.0 - Step 4d - Week 20	
82.0	V82.0 - Step 4d - Week 24	
83.0	V83.0 - Step 4d - Week 28	
84.0	V84.0 - Step 4d - Week 32	
85.0	V85.0 - Step 4d - Week 36	
86.0	V86.0 - Step 4d - Week 40	
87.0	V87.0 - Step 4d - Week 2 PP	
88.0	V88.0 - Step 4d - Week 4 PP	
89.0	V89.0 - Step 4d - Week 8 PP	
90.0	V90.0 - Step 4d - Week 16 PP	
91.0	V91.0 - Step 4d - Week 24 PP	
92.0	V92.0 - Step 4d - Week 32 PP	
93.0	V93.0 - Step 4d - Week 44 PP	
94.0	V94.0 - Step 4d - Week 48 PP	


 What visit is this?

Please select the visit from the drop down menu.

-- Select One -- 

Question: PREGNANT
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Yes	
0	No	

 Is participant currently pregnant?

- Yes
- No

Collection: SITE_STAFF_QUESTIONS

Contains: LANGUAGE, COMPLETEDBY, FRSTVIS, PRODSW, OLE_QORRES29, STDYEXV

Question: LANGUAGE
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1033	English	
1106	Shona	
2098	Setswana	
1134	Luganda	
1077	Zulu	
1076	Xhosa	
1089	Swahili	
1108	Luo	
1116	Chichewa	
1078	Afrikaans	
1072	Sotho	
1053	Siswati	



▶ Language:

- English
- Shona
- Setswana
- Luganda
- Zulu
- Xhosa
- Swahili
- Luo
- Chichewa
- Afrikaans
- Sotho
- Siswati

Question: COMPLETEDBY**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Participant is completing questionnaire	
2	Interviewer is administering questionnaire	



▶ Is this questionnaire being completed by the participant directly or is an interviewer from the site staff reading the questionnaire to the participant and entering participant's responses?


- Participant is completing questionnaire
- Interviewer is administering questionnaire

Auto Page Break

Question: FRSTVIS**Required**

Show if: (VISIT = 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0]) or (VISIT = 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0]) or (VISIT = 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0]) or (VISIT = 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0]) or (VISIT = 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0]) or (VISIT = 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Yes	
0	No	

 ▶ Is this the first visit (transition) in Open label extension part of the study.

- Yes
 No

Question: PRODSW**Required**


Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Yes	
0	No	

 ▶ Did the participant switch study product at this visit?

- Yes
 No

Question: OLE_QORRES29**Required**


Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	CAB	
2	TDF/FTC	
3	Ga ke na	

 ▶ Which study product is the participant is taking at this visit?

- CAB
 TDF/FTC
 Ga ke na

Question: STDYEXV**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Yes	
0	No	

 ▶ Is this study exit visit?

- Yes
 No

Page Break

Collection: INTRODUCTION
Contains:

Re leboga go bo o tsere karolo mo tshekatshekong. Dipotso tse di latelang ke mabapi le botshelo ja gago, ditumelo le maitsholo a gago.

Dingwe tsa dipotso di tlaabo di go botsa ka dilo tse di sephiri tsa botshelo ja gago. Re di botsa ka re dumela fa dikarabo tsa gago di ka re thusa go tlhaloganya gore a molemo wa tshekatsheko o ka fokotsa kanamo ya mogare wa HIV mo ga eno. Kitso epe e o tla re e fang e botlhokwa thata mo tshekatshekong e mme re go solofetsa fa re tla e baya e le sephiri.

O kgona go tlola potso epe e o sa batleng go e araba kgotsa e sa go tseye sentle. O kgona gape go emisa potsotso nako nngwe le nngwe.

Page Break

Dingwe tsa dipotso di tla go botsa ka maitsholo a gago mo dinakong tse di rileng, sekai, "mo kgweding e e fetileng". Re kopa o ele tlhoko nako e potso e itebagantseng nayo o bo o re bolelela ka maitsholo a gago a nako eo fela.

Re kopa o seka wa tobetsa fa go tweng "back" fa o araba potsolotso, eseng jalo dikarabo tsa gago di tla nyelela, o dirise "Previous" le "Next" fela tse di leng ko tlase mo tsebeng ya potsolotso.

Fa o na le dipotso dipe kgotsa o tlhoka thuso, itsise mongwe wa badiri ba tshekatsheko.

Page Break

Collection: PRODUCT_CHOICE
Contains: ATT_TOWARD_PREP_FU, C1

Collection: ATT_TOWARD_PREP_FU
Contains: INJLIKES, INJCONCERN, INJCHANGE, INCONVINJ, DISCMFINJ, ORALLIKES, ORALCONCRN, INCONVORAL, DISCMFORAL, OLE_QORRES1, OLE_QORRES2, OLE_QORRES3, OLE_QORRES4, OLE_QORRES5, OLE_QORRES6, OLE_QORRES7, OLE_QORRES8
Show if: (FRSTVIS = 1:[Yes]) or (PRODSW = 1:[Yes])

Question: INJLIKES

Minimum checks: 1

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36]) and (OLE_QORRES29 = 1:[CAB]))



▶ O rata eng/o ne o rata eng ka mohuta wa mokento? *Tshwaya tsotlhe tse di leng maleba.*

- Ga ke rate sepe
- O ka sireletsa kगतlhanong le go tsenwa ke mogare wa HIV
- O motlhofo go dirisiwa go na le mefuta e mengwe (Ga o tlhoke gore o gakologelwe go nwa jaaka dipilisi; o motlhofo go na le dikausu)
- O ka fa tshireletso ya lebaka le le leele go na le mefuta e mengwe
- O kgona go dirisiwa ka sephiri kontle ga kitso ya mokapelo
- O fiwa ke modiri wa botsogo
- Ga o kgoreletse tlhakanelo dikobo
- A mangwe, tlhalosa:
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: INJCONCERN

Minimum checks: 1



▶ O na le matshwenyego a fe ka mofuta wa thibelo HIV wa mokento ? *Tshwaya tsotlhe tse di maleba.*

- Ga ke na
- O ka nna wa seka wa sireletsa motho go tsenwa ke mogare wa HIV
- O ka baka botlhoko
- O ka baka ditlamorago tse di borai
- Fa o setse o kentilwe, ga gona poelo morago gone foo
- Ga o kgone go dirisiwa kontle ga kitso ya mokapelo
- Ke ka nna ka seka ka kgona tlhwatlhwa ya one ka go tura
- A mangwe, tlhalosa:
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: INJCHANGE
Minimum checks: 1



▶ Fa go ne go kgonega go fetola ka fa mokento o fiwang ka teng, o ne o ka dira diphetogo di fe? *Tshwaya tsothle tse di maleba.*

- Ga ke na
- Go fokotsa selekanyo sa mokento
- Go oketsa lebaka le mokento o le tsayang go sireletsa motho(le dirwe gore le bereke lebaka le le leele)
- Mokento o fiwe mo lebogong go na le mo maragong
- Mokento o fiwe mo seropeng go na le mo maragong
- A mangwe, tlhalosa:
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Mo sekaleng sa 0 go ya ko go 6, 0 a raya gore ga gona ka nako epe, 6 a raya nako tsotlhe, re kopa o kale dikarabo tsa gago mo dipotsong tse di latelang.

Question: INCONVINJ

Required

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 1:[CAB]))

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga gona bothata ka nako epe 0	
1	1	
2	2	
3	Sephatlo sa nako 3	
4	4	
5	5	
6	Nako tsotlhe 6	
99	Ke kopa go sa araba	



Go bokete kgotsa go thata go le kae go tsaya mokento jaaka go tshwanetse?

Ga gona bothata ka nako epe 0	1	2	Sephatlo sa nako 3	4	5	Nako tsotlhe 6	Ke kopa go sa araba
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Mo sekaleng sa 0 go ya ko go 6, 0 araya gore ga gona bothata bope, 6 araya gore o tshwenyega thata, re kopa o kale dikarabo tsa gago tsa dipotso tse di latelang.

Question: DISCMFINJ

Required

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 1:[CAB]))

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga ke a nna le bothata bope 0	
1	1	
2	2	
3	Bothata jo bo seng kae 3	
4	4	
5	5	
6	Ke nnile le mathata a matona 6	
99	Ke kopa go sa araba	



O itemogetse botlhoko kgotsa go sa ikutlwe sentle mo go kae ka mokento wa gago?

Ga ke a nna le bothata bope 0	1	2	Bothata jo bo seng kae 3	4	5	Ke nnile le mathata a matona 6	Ke kopa go sa araba
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Question: ORALLIKES**Minimum checks:** 1

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 2:[TDF/FTC]))



O rata eng/o ne o rata eng ka mohuta wa pilisi e e nowang? *Tshwaya tsothle tse di leng maleba.*

- Ga ke rate sepe
- O ka sireletsa kगतlhanong le go tsenwa ke mogare wa HIV
- O motlhofo go dirisiwa go na le mefuta e mengwe (sekai, sekausu)
- O kgona go dirisiwa ka sephiri kontle ga kitso ya mokapelo
- Ga o kgoreletse tlhakanelo dikobo
- O kgona go emisiwa
- A mangwe, tlhalosa:
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: ORALCONCRN

Minimum checks: 1



O na le matshwenyego a fe ka mofuta wa thibelo HIV wa dipilisi? *Tshwaya tsotlhe tse di maleba.*

- Ga ke na
- O ka nna wa seka wa sireletsa motho go tsenwa ke mogare wa HIV
- O ka baka ditlamorago tse di borai
- O tlhoka gore o tseye pilisi malatsi otlhe
- Ga o kgone go dirisiwa kontle ga kitso ya mokapelo
- Ke ka nna ka seka ka kgona tlhwatlhwa ya one ka go tura
- A mangwe, tthalosa:
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Mo sekaleng sa 0 go ya ko go 6, 0 a raya gore ga gona ka nako epe, 6 a raya nako tsotlhe, re kopa o kale dikarabo tsa gago mo dipotsong tse di latelang.

**Question: INCONVORAL
Required**

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 2:[TDF/FTC]))

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga gona bothata ka nako epe 0	
1	1	
2	2	
3	Sephatlo sa nako 3	
4	4	
5	5	
6	Nako tsotlhe 6	
99	Ke kopa go sa araba	



Go bokete go le kae go tsaya melemo ya gago ya dipilisi tse di nowang ya tshekatsheko jaaka o laetswe?

Ga gona bothata ka nako epe 0	1	2	Sephatlo sa nako 3	4	5	Nako tsotlhe 6	Ke kopa go sa araba
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Mo sekaleng sa 0 go ya ko go 6, 0 araya gore ga gona bothata bope, 6 araya gore o tshwenyega thata, re kopa o kale dikarabo tsa gago tsa dipotso tse di latelang.

Question: DISCMFORAL

Required

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0] or ((VISIT is-any-of 77.0:[V77.0 - Step 4d - Week 4] or 78.0:[V78.0 - Step 4d - Week 8] or 79.0:[V79.0 - Step 4d - Week 12] or 80.0:[V80.0 - Step 4d - Week 16] or 81.0:[V81.0 - Step 4d - Week 20] or 82.0:[V82.0 - Step 4d - Week 24] or 83.0:[V83.0 - Step 4d - Week 28] or 84.0:[V84.0 - Step 4d - Week 32] or 85.0:[V85.0 - Step 4d - Week 36] or 86.0:[V86.0 - Step 4d - Week 40] or 87.0:[V87.0 - Step 4d - Week 2 PP] or 88.0:[V88.0 - Step 4d - Week 4 PP] or 89.0:[V89.0 - Step 4d - Week 8 PP] or 90.0:[V90.0 - Step 4d - Week 16 PP] or 91.0:[V91.0 - Step 4d - Week 24 PP] or 92.0:[V92.0 - Step 4d - Week 32 PP] or 93.0:[V93.0 - Step 4d - Week 44 PP] or 94.0:[V94.0 - Step 4d - Week 48 PP]) and (OLE_QORRES29 = 2:[TDF/FTC]))

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga ke a nna le bothata bope 0	
1	1	
2	2	
3	Bothata jo bo seng kae 3	
4	4	
5	5	
6	Ke nnile le mathata a matona 6	
99	Ke kopa go sa araba	



O nnile le bothata kgotsa go sa iketla go le kae ka dipilisi tsa gago tse di nowang tsa tshekatsheko?

Ga ke a nna le bothata bope 0	1	2	Bothata jo bo seng kae 3	4	5	Ke nnile le mathata a matona 6	Ke kopa go sa araba
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Question: OLE_QORRES1**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Tsweledisa CAB LA	
2	Tsweledisa TDF/FTC	
3	Fetolela go CAB LA le e e nowang mo (4a)	
4	Fetolela go CAB LA ya mokento (4b)	
5	Emisa CAB LA mme o simolole go nwa TDF/FTC	
6	Ga go na mohuta wa thibelo boimana/ boiphemelo	



▶ Gompieno o tlhopha mofuta ofe?

- Tsweledisa CAB LA
- Tsweledisa TDF/FTC
- Fetolela go CAB LA le e e nowang mo (4a)
- Fetolela go CAB LA ya mokento (4b)
- Emisa CAB LA mme o simolole go nwa TDF/FTC
- Ga go na mohuta wa thibelo boimana/ boiphemelo

Page Break

Question: OLE_QORRES2**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ope - e ne e le tshwetso ya me	
2	Badiri ba tshekatsheko	
3	Mme	
4	Motsalwalenna/Batsalwalenna	
5	Molekane wa me	
6	Tsala ya me e tona	
7	Ditsala tsa me	
8	Ba bangwe	



Fa o dira tlhopho ya gago ya mohuta wa PrEP, o buile le mang go go thusa go tsaya tshwetso?

- Ope - e ne e le tshwetso ya me
- Badiri ba tshekatsheko
- Mme
- Motsalwalenna/Batsalwalenna
- Molekane wa me
- Tsala ya me e tona
- Ditsala tsa me
- Ba bangwe

Page Break

Question: OLE_QORRES3**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Mokgwa o o tsamaelana thata le botshelo jwa me	
2	Mokgwa o o lebega o babalesegile thata mo go nna	
3	Ke batla go ima	
4	Ga ke batle gore molekane wa me, ba lelapa kgotsa ditsala ba itse gore ke nwa PrEP	
5	O motlhofo go dirisiwa go na le mefuta e mengwe (sekai, sekausu)	
6	Ga o kgoreletse tlhakanelo dikobo	
7	O kgona go emisiwa	
8	A mangwe, tlhalosa:	
99	Ke kopa go sa araba	



Mabaka a konokono a gore o tseye tshwetso e o e tsereng gompiano ke afe?

- Mokgwa o o tsamaelana thata le botshelo jwa me
- Mokgwa o o lebega o babalesegile thata mo go nna
- Ke batla go ima
- Ga ke batle gore molekane wa me, ba lelapa kgotsa ditsala ba itse gore ke nwa PrEP
- O motlhofo go dirisiwa go na le mefuta e mengwe (sekai, sekausu)
- Ga o kgoreletse tlhakanelo dikobo
- O kgona go emisiwa
- A mangwe, tlhalosa:
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: OLE_QORRES4**Required**

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0]) and (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	ne o batla go ima mo nakong e, kgotsa	
2	ne o batla go leta go le gonnye pele ga o ima, kgotsa	
3	o ne o sa batle go ima gotlhelele.	



▶ Fa o ne o ima mo nakong e/ ya gompiano

- ne o batla go ima mo nakong e, kgotsa
 ne o batla go leta go le gonnye pele ga o ima, kgotsa
 o ne o sa batle go ima gotlhelele.

Page Break

Question: OLE_QORRES5**Required**

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48] or 76.0:[V76.0 - Step 4d - Week 0]) and (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
2	Nnyaa	



A o ne o nwa melemo epe ya tshekatsheko fa o ne o ima

- Ee
- Nnyaa

Page Break

Question: OLE_QORRES6**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes]) and (OLE_QORRES5 = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ga ke ise ke ko ke tshwenyege	
2	Ke a tshwenyega fa gongwe	
3	Ke tshwenyega thata	
99	Ke kopa go sa araba	

▶ Fa e le Ee, o tshwenyegile ga kae gore melemo e tlaa ama boimana?

- Ga ke ise ke ko ke tshwenyege
- Ke a tshwenyega fa gongwe
- Ke tshwenyega thata
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: OLE_QORRES7

Required

Show if: (PREGNANT = 1:[Yes]) and (OLE_QORRES5 = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ga ke ise ke ko ke tshwenyeye	
2	Ke a tshwenyega fa gongwe	
3	Ke tshwenyega thata	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ Fa e le Ee, o tshwenyegile ga kae gore melemo e tlaa ama lesea?

- Ga ke ise ke ko ke tshwenyeye
- Ke a tshwenyega fa gongwe
- Ke tshwenyega thata
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: OLE_QORRES8**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ga ke tshwenyeye gotlhelele	
2	Go se kae	
3	Ke tshwenyega thata	
99	Ke kopa go sa araba	



A go nna moimana go fetotse kafa o ikutlwang o le mo diphatseng tsa go tsenwa ke HIV ka teng?

- Ga ke tshwenyeye gotlhelele
- Go se kae
- Ke tshwenyega thata
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: C1
Contains: Q12, OLE_QORRES10

Question: Q12

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	CAB	
2	TDF/FTC	
3	Ga ke tthomamise	



O tlopha kalafi efe? Tsweetswee tlopha e le nngwe.

- CAB
- TDF/FTC
- Ga ke tthomamise

Page Break

Question Block: OLE_QORRES10

Contains: OLE_QORRES11, OLE_QORRES12, OLE_QORRES13, OLE_QORRES14, OLE_QORRES15, OLE_QORRES16, OLE_QORRES17, OLE_QORRES18, OLE_QORRES19, OLE_QORRES20, OLE_QORRES21, OLE_QORRES22, OLE_QORRES23, OLE_QORRES24, OLE_QORRES25, OLE_QORRES26

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ke Dumalana Thata	
1	Ke a dumalana	
2	Ga ke Dumalane E bile ga ke Gane	
3	Ga ke Dumalane	
4	Ga ke Dumalane Gotlhelele	



► Fa o lebile tlhopho ya gago, tsweetswee araba dipotso tse di latelang:

	Ke Dumalana Thata	Ke a dumalana	Ga ke Dumalane E bile ga ke Gane	Ga ke Dumalane	Ga ke Dumalane Gotlhelele
Ke itse maitlhophelo a ke nang le one.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke itse dipoelo tsa boitlhophelo bongwe le bongwe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke itse diphatsa le ditlamorago tsa boitlhophelo bongwe le bongwe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke tshaloganya sentle gore ke dipoelo di fe tse di leng botlhokwa mo go nna	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke tshaloganya sentle gore ke diphatsa le ditlamorago di fe tse di leng botlhokwa mo go nna.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke tshaloganya sentle gore ke eng se se leng botlhokwa thata mo go nna (dipoelo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

kgotsa diphatsa le ditlamorago).					
Ke na le thotloetso e e lekaneng go tswa mo go ba bangwe gore ke kgone go dira boitlhophelo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke tIhopho ke sena kgatelelo e e tswang mo go ba bangwe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke na le kgakololo e e lekaneng gore ke kgone go dira boitlhophelo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke tlhologanya sentle ka tlhopho e e ntshiametseng.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ikutlwa ke tlhomamisegile gore ke tlhophe eng.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tshwetso e e motlhofo gore ke e tseye.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke na le maikutlo a gore ke dirile tlhopho ke na le kitso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tshwetso ya me e supa se se leng botlhokwa mo go nna.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke solofetse gore nka se fetole tshwetso ya me.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke kgotsofaletse tshwetso ya me.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Collection: SOCIAL_AND_ECONOMIC**Contains:** RELSTAT, REGPLACE, NUMNIGHTS, LASTNIGHT, LIVEWITH, NOFOOD, COMMSEX, SEXWORKER

Re tla go botsa dipotso ka ga gago, lelwapa la lona le ka fa le tshelang ka teng.

Question: RELSTAT**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ke nyetswe	
2	Ga ke a nyalwa, mme ke na le mokapelo yo ke nnang nae mo lapeng	
3	Ga ke a nyalwa, mme ke na le mokapelo yo re sa nneng mmogo mo lapeng	
4	Ke tlhakanela dikobo mme ga ke na mokapelo wa tlhomamo	
5	Mo bogompionong ga ke tlhakanele dikobo	
99	Ke kopa go sa araba	



O ka tlhalosa jang seemo sa botsalano ja gago mo bo gompionong?
Tshwaya karabo e e bo tlhalosang botoka mo go tse di fa tlase.

- Ke nyetswe
- Ga ke a nyalwa, mme ke na le mokapelo yo ke nnang nae mo lapeng
- Ga ke a nyalwa, mme ke na le mokapelo yo re sa nneng mmogo mo lapeng
- Ke tlhakanela dikobo mme ga ke na mokapelo wa tlhomamo
- Mo bogompionong ga ke tlhakanele dikobo
- Ke kopa go sa araba

Question: REGPLACE**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



A o na le legae kgotsa lefelo le o bayang dilwana tsa gago teng?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Auto Page Break

Question: NUMNIGHTS**Required****Show if:** (REGPLACE = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya masigo	
99	Ke kopa go sa araba	



► Ka kakaretso, o robala masigo a le kae **ka beke** mo gae kgotsa kwa o nnang teng?

- Palo ya masigo
- Ke kopa go sa araba

Question: LASTNIGHT**Required****Show if:** (REGPLACE = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



► Kwa o robetseng teng maabane, a ke lefelo le o nnang teng gale kgotsa ke kwa gaeno?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: LIVEWITH
Minimum checks: 1



O nna le mang? *Tshwaya tsotlhe tse di lebaneng.*

- Ke nna ke le nosi
- Mokapelo
- Batsadi
- Ke nna le ba tsalwa lenna
- Ke nna le bo ngwanake
- Ke nna le ba ke kopanetseng nabo boroko(roommates)
- A mangwe, tlhalosa:
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: NOFOOD**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga ke ise ke ko ke tshwenyege	
1	Ke a tshwenyega fa gongwe	
2	Ke tshwenyega thata	
99	Ke kopa go sa araba	



Mo **kgweding tse 6** tse di fetileng, o tshwenyegile ga kae gore ga le na go nna le dijo tse di lekaneng ko lapeng?

- Ga ke ise ke ko ke tshwenyege
- Ke a tshwenyega fa gongwe
- Ke tshwenyega thata
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: COMMSEX**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



Mo **kgweding e e fetileng**, a okile wa duelelwa tlhakanelo dikobo?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: SEXWORKER**Required****Show if:** (COMMSEX = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ A o ipona o le motho yo o gwebang ka mmele?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: DISCL_AND_SUPPORT_FU

Contains: TOLDABTSTDY, TOLDABTPROD, WHO_TOLD, SUPPORTIVE

Show if: (VISIT is-any-of 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0])

Re tla go botsa ka ka batho ba o ka tswang o buile le bone ka tshekatsheko e.

Question: TOLDABTSTDY

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



► Fa e sale loeto la gago la bofelo, a o kile wa bolelela mongwe gore o tsaya karolo mo tshekatshekong e?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: TOLDABTPROD**Required****Show if:** (TOLDABTSTDY = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



A o boletse mongwe gore o tsaya karolo kgotsa o nwa dipilisi kgotsa o tsaya mokento wa tshekatsheko?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question Block: WHO_TOLD**Contains:** TOLDSP, TOLDPARENT, TOLDSIBLING, TOLDOTHFAM, TOLDFRIEND, TOLDNEIGHBR, TOLDRNMD, TOLDOTH

Show if: (TOLDABTSTDY = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
2	Ga ke tthomamise	
88	Ga go nkame	
99	Ke kopa go sa araba	



Fa o boletse mongwe gore o tsaya karolo mo tshekatshekong le gore o nwa dipilisi kgotsa go tsaya mokento wa tshekatsheko tshwaya "Ee" kgotsa "Nnyaa" mo go mongwe le mongwe yo o mmoleletseng mo go ba ba kwadilweng fa tlase.

	Ee	Nnyaa	Ga ke tthomamise	Ga go nkame	Ke kopa go sa araba
Mokapelo wa gago wa tlhakanelo dikobo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mme mmago kgotsa rre rrago?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mogoloo/monnao wa mosadi kgotsa kgaitsadio?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bangwe ba lesika?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ditsala?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baagisanyi?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mooki kgotsa ngaka yo e seng wa tshekatsheko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mongwe fela? Tlhalosa: <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Question Block: SUPPORTIVE**Contains:** SUPSP, SUPPARENT, SUPSIBLING, SUPOTHFAM, SUPFRIEND, SUPNEIGHBR, SUPRNMD, SUPOTH

Show if: (TOLDABTSTDY = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
2	Ga ke tthomamise	
88	Ga go nkame	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ A ba supile kemo nokeng?

	Ee	Nnyaa	Ga ke tthomamise	Ga go nkame	Ke kopa go sa araba
Mokapelo wa gago wa tlhakanelo dikobo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mme mmago kgotsa rre rrago?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mogoloo/monnao wa mosadi kgotsa kgaitsadio?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bangwe ba lesika?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ditsala?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baagisanyi?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mooki kgotsa ngaka yo e seng wa tshekatsheko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mongwe fela? Tthalosa: <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Collection: SOCIAL_SUPPORT**Contains:** SOCIAL_SPPT_TABLE**Show if:** (VISIT is-any-of 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48])

Tse ke dingwe dilo tse batho ba bangwe ba kgonang go re di fa kgotsa go re di direla tse di ka re thusang kgotsa go re ema nokeng.

Question Block: SOCIAL_SPPT_TABLE**Contains:** CARE, LOVE, WORKPROBS, FAMPROBS, MONEY, INVITE, ADVICE, HELPSICK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
5	5 Jaaka ke eletsa	
4	4 Go batlile go lekana le jaaka ke eletsa	
3	3 Ke bona sengwe, mme ke eletsa go ka oketsega	
2	2 Go ko tlase go na le jaaka ke eletsa	
1	1 Go ko tlase thata go na le jaaka ke eletsa	
99	Ke kopa go sa araba	



Ke kopa o bale seele sengwe le sengwe mo go tse di fa tlase o bo o di kala go supa tse di bapileng le seemo sa gago. (5 o supa gore o bona thusa jaaka o eletsa fa 1 a supa gore ga o bone thuso jaaka o eletsa).

	5 Jaaka ke eletsa	4 Go batlile go lekana le jaaka ke eletsa	3 Ke bona sengwe, mme ke eletsa go ka oketsega	2 Go ko tlase go na le jaaka ke eletsa	1 Go ko tlase thata go na le jaaka ke eletsa	Ke kopa go sa araba
Ke na le batho ba ba kgathalang ka se se ntiragalelang.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke bona lorato le kamogelo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke kgona go bua le mongwe ka mathata ame a ko sekolong, ko tirong kgotsa a mo lapeng.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke kgona go bua le mongwe yo ke mo tshepang ka mathata a nkamang kgotsa a mo lapeng.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke na le sebaka sa go bua ka dikgang tsa madi.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke kgona go lalediwa						

go tswa go ya go dira dilo le ba bangwe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke bona dikgakololo ka dilo tse di botlhokwa tsa botshelo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fa ke lwala ke kgona go bona thuso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Collection: FERTILITY_CONTRACEP**Contains:** NOTGETPREG, PREGWORRY, PREGCHANCE, OLE_QORRES28

Show if: (PREGNANT = 0:[No]) and (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 58.0:[V58.0 - Step 4c-CAB LA - Week 8] or 59.0:[V59.0 - Step 4c-CAB LA - Week 16] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 61.0:[V61.0 - Step 4c-CAB LA - Week 32] or 62.0:[V62.0 - Step 4c-CAB LA - Week 40] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 65.0:[V65.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 8] or 66.0:[V66.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 16] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 68.0:[V68.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 32] or 69.0:[V69.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 40] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 72.0:[V72.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 12] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 74.0:[V74.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 36] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48])

Jaanong re tla go botsa diposto dingwe ka maikutlo a gago mabapi le boimana.

Question: NOTGETPREG**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga go bothokwa	
1	Go bothokwanyana	
2	Go bothokwa thata	
99	Ke kopa go sa araba	



Go bothokwa go le kae mo go wena gore o **SEKA** wa ima gone jaanong?

- Ga go bothokwa
- Go bothokwanyana
- Go bothokwa thata
- Ke kopa go sa araba

Question: PREGWORRY**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga ke tshwenyega gotlhelele	
1	Ke a tshwenyega go se kae	
2	Ke tshwenyega thata	
99	Ke kopa go sa araba	



Fa o tshwantshanya le dilo tse dingwe tsa botshelo ja gago, o tshwenyega go le kae ka go ima?

- Ga ke tshwenyega gotlhelele
- Ke a tshwenyega go se kae
- Ke tshwenyega thata
- Ke kopa go sa araba

Question: PREGCHANCE**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga go kake ga direga gotlhelele	
1	Kgonagalo e teng e e seng kalo	
2	Kgonagalo e teng ya seemo se se fa gare	
3	Kgonagalo e ko godimo	
99	Ke kopa go sa araba	



O ka tthalosa jang sebaka sa gore o ka ima mo kgweding tse 6 tse di tlang?


- Ga go kake ga direga gotlhelele

- Kgonagalo e teng e e seng kalo
- Kgonagalo e teng ya seemo se se fa gare
- Kgonagalo e ko godimo
- Ke kopa go sa araba

Question: OLE_QORRES28

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ga nke	
2	Ka bonako jo bo kgonegang	
3	Mo ngwageng o o latelang	
4	Mo dingwageng tse 2-5	
5	Go ikaegile ka diemo	
6	Ga ke tthomamise	

 O akanya gore o ka rata go ima leng?

- Ga nke
- Ka bonako jo bo kgonegang
- Mo ngwageng o o latelang
- Mo dingwageng tse 2-5
- Go ikaegile ka diemo
- Ga ke tthomamise

Page Break

Collection: HIV_RISK_PERCEP**Contains:** PERSRISK, OWNBEHRISK, PTNRBEHRISK

Jaamong re tla bua ka fa o bonang diphatsa tsa gago tsa go tsenwa ke mogare wa HIV ka teng.

Question: PERSRISK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ga ke tshwenyeye gotlhelele	
2	Go se kae	
3	Ke tshwenyega thata	
99	Ke kopa go sa araba	



O ikutlwa o le mo diphatseng tsa go tsenwa ke mogare wa HIV?

- Ga ke tshwenyeye gotlhelele
- Go se kae
- Ke tshwenyega thata
- Ke kopa go sa araba

Question: OWNBEHRISK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ga ke tshwenyeye gotlhelele	
2	Go se kae	
3	Ke tshwenyega thata	
99	Ke kopa go sa araba	



O tshwenyega go le kae gore **maitsholo a gago** a go baya mo diphatseng tsa go tsenwa ke mogare wa HIV?

- Ga ke tshwenyeye gotlhelele
- Go se kae
- Ke tshwenyega thata
- Ke kopa go sa araba

Question: PTNRBEHRISK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ga ke tshwenyeye gotlhelele	
2	Go se kae	
3	Ke tshwenyega thata	
99	Ke kopa go sa araba	



O tshwenyega go le kae gore **maitsholo a mokapelo/bakapelo ba gago** a go baya mo diphatseng tsa go tsenwa ke mogare wa HIV?

- Ga ke tshwenyeye gotlhelele
- Go se kae
- Ke tshwenyega thata
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: SEX_BEH_AND_PARTNERS

Contains: MAINPTNR, MAIN_PRIM_PARTNER, ALL_PARTNERS, VAGINAL_SEX, OLE_QORRES27, OLE_QORRES30, RECEP_ANAL_SEX, OLE_QORRES31, OLE_QORRES32, TRANSACT_SEX

Dipotso tse di latelang di botsa ka nako e o nnileng le mefuta ya tlhakanelo dikobo **e o neng o batla** go tsenya mo go yone eseng fa o neng o patikiwa go tlhakanela dikobo.

Re tla tlhalosa mafoko mangwe gore o tlhaloganye gore go botswa eng. Tlhakanelo ya ka fa bosading ke fa monna a tsenya bonna ja gagwe mo phatlheng ya gago ya bosadi, fa tlhakanelo dikobo ya ko maragong re raya fa monna a tsenya bonna ja gagwe mo phatlheng ya mantle kgotsa mo maragong.

Re kopa o arabe dipotso tse di latelang ka boammaaruri jo o ka bokgonang. Gakologelwa gore dikarabo tsa gago ke sephiri.

Page Break

Question: MAINPTNR

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



A **mo kgweding** e e fetileng o kile wa nna le mokapelo wa konokono? Mokapelo wa konokono ke yo o tlhakanelang dikobo nae mo nakong e ntsi kgotsa yo o mo tsayang jaaka **mokapelo wa gago wa nnete**.

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: MAIN_PRIM_PARTNER**Contains:** MPAGE, MPAGEUNK, MPTALKHIV, MPTESTHIV, MPHIVSTAT, MPART, MPOTHSEX**Show if:** (MAINPTNR = 1:[Ee])

Re eletsa goitse go le gontsi ka botsalano ja gago le ka motho yo o tlhakanelang dikobo le enegantsi, mokapelo wa gago wa nnete.

Question: MPAGE**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Dingwaga	
77	Ga ke itse	
99	Ke kopa go sa araba	



► Mokapelo wa gago o dingwaga tse kae? Fa o sa tlhomamise gore dingwaga tsa gagwe di kae totatota, o ka akanyetsa kgotsa wa fopholetsa fela.

- Dingwaga
- Ga ke itse
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: MPAGEUNK**Required****Show if:** (MPAGE = 77:[Ga ke itse])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	O motona thata	
2	O mogolwane	
3	Re balekane	
4	O monnye	
5	O monnye thata	
99	Ke kopa go sa araba	



Fa o mo tshwantshanya le wena, a mokapelo wa gago o motona thata, o mogolwane, le balekane, o mmotlana kgotsa o monyennyane thata mo go wena?

- O motona thata
- O mogolwane
- Re balekane
- O monnye
- O monnye thata
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Custom Layout Question: MPTIME

Le na le lebaka le le kae wena le mokapelo wa gago?

Ko tlase ga kgwedi

Dikgwedi Dingwaga

Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: MPTALKHIV**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



A o kile wa bua le mokapelo wa gago ka seemo sa gagwe sa mogare wa HIV?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: MPTESTHIV**Required****Show if:** (MPTALKHIV = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



A wena le mokapelo wa gago le kile la itlhatlhobela mogare wa HIV mmogo?

- Ee
 Nnyaa
 Ke kopa go sa araba

Question: MPHIVSTAT**Required****Show if:** (MPTALKHIV = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ga ana mogare wa HIV	
2	O na le mogare wa HIV	
77	Ga ke itse	
3	Ga a itse	
99	Ke kopa go sa araba	



Seemo sa mogare wa HIV sa mokapelo wa gago ke eng?

- Ga ana mogare wa HIV
 O na le mogare wa HIV
 Ga ke itse
 Ga a itse
 Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: MPART**Required****Show if:** (MPTALKHIV = 1:[Ee]) and (MPHIVSTAT = 2:[O na le mogare wa HIV])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
77	Ga ke itse	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ Batho bangwe ba ba nang le mogare wa HIV ba kwalelwa melemo ya diritibatsi kgotsa di-ARV gore ba tshele lebaka. A mokapelo wa gago o tsaya di-ARV?

- Ee
- Nnyaa
- Ga ke itse
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: MPOTHSEX**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
3	Ga ke tthomamise	
99	Ke kopa go sa araba	



A o belaela gore mokapelo wa gago o ka tswa a tlhakanetse dikobo le mongwe ko ntle ga gago mo **kgwedding e e fetileng**?

- Ee
- Nnyaa
- Ga ke tthomamise
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: ALL_PARTNERS
Contains: NUMPTNRS, OPHIVSTAT, OPHIVPOS

Question: NUMPTNRS

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya bakapelo	
999	Ke kopa go sa araba	



► **Mo kgweding e e fetileng**, o ka tswa o nnile le bakapelo ba tlhakanelo dikobo ba le kae ba banna- *o akaretsa le mokapelo wa ga go wa nnete fa o na le ene?* Mokapelo wa tlhakanelo dikobo re raya yo o nnileng le tlhakanelo dikobo ya ka fa bosading kgotsa ya ka fa maragong.

- Palo ya bakapelo
- Ke kopa go sa araba

Auto Page Break

Question: OPHIVSTAT**Required****Show if:** (NUMPTNRS.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya bakapelo	
999	Ke kopa go sa araba	



Mo go bone bakapelo ba ba Ke ba le kae ba ba go boleletseng seemo sa bone sa mogare wa HIV?

- Palo ya bakapelo
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: OPHIVPOS**Required****Show if:** (OPHIVSTAT.TEXT > 0) and (NUMPTNRS.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo ya bakapelo	
999	Ke kopa go sa araba	



Mo bakapelong ba ba ba ba go boleletseng seemo sa bone sa mogare wa HIV, ke ba le kae ba ba nang le mogare wa HIV?

- Palo ya bakapelo
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: VAGINAL_SEX**Contains:** NUMVS, VNOCOND, VHIVUNK, VHIVPOS

Jaanong re tla boela ko goreng o tlhakanetse dikobo ga kae. Fa o sa gakologelwe dipalo sentle, akanyetsa fela.

Question: NUMVS**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo	
999	Ke kopa go sa araba	



Mo **kgweding** e e fetileng, o ka tswa o nnile le tlhakanelo dikobo ya ka fa bosading ga kae?

- Palo
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: VNOCOND**Required****Show if:** (NUMVS.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo	
999	Ke kopa go sa araba	



Mo makgethong a a a o nnileng le tlhakanelo dikobo ya ka fa bosading mo kgweding e e fetileng, o ka tswa **O SA dirisa** sekauhu ga kae?

- Palo
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: VHIVUNK

Required

Show if: (VNOCOND.TEXT > 0) and (NUMVS.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo	
999	Ke kopa go sa araba	



Mo makgethong a a o nnileng le tlhakanelo dikobo ya ka fa bosading go sena sekausu kgwedi e e efetileng, ke makgetho a le kae a bakapelo ba teng o neng **O SAITSE** seemo sa bone sa mogare wa HIV?

- Palo
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: VHIVPOS**Required****Show if:** (VHIVUNK.TEXT > 0) and (VHIVKNOWN ≠ 0) and (NUMVS.TEXT > 0) and (VNOCOND.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo	
77	Ga ke itse	
999	Ke kopa go sa araba	



Se se tlogela makgetho a le a o ntseng le tlhakanelo dikobo ya ka fa bosading le bakapelo ba **O ITSENG** seemo sa bone sa mogare wa HIV mo kgweding e e fetileng. Mo go one makgetho a e ka nna makgetho a le kae a bakapelo ba teng ba neng ba na le mogare wa HIV?

- Palo

 Ga ke itse

 Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: OLE_QORRES27

Required

Show if: (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	A oketsegile.	
2	A fokotsegile.	
3	A ntse a tshwana	



A makgetlho a o dirileng tlhakanelo dikobo ya ka fa bosading kgotsa ka fa maragong a fetogile fa e sale o ima?

- A oketsegile.
- A fokotsegile.
- A ntse a tshwana

Page Break

Question: OLE_QORRES30**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	A oketsegile.	
2	A fokotsegile.	
3	A ntse a tshwana	



▶ A makgetlho a o dirisitseng sekausu ka one mo tlhakanelong dikobo a fetogile fa e sale o ima?

- A oketsegile.
- A fokotsegile.
- A ntse a tshwana

Page Break

Collection: RECEP_ANAL_SEX**Contains:** NUMRA, RANOCOND, RAHIVUNK, RAHIVPOS**Question:** NUMRA**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo	
999	Ke kopa go sa araba	



Mo **kgweding** e e fetileng, o ka tswa o nnile le tlhakanelo dikobo ya ka fa maragong ga kae? Tlhakanelo dikobo ya ka fa maragong re raya fa monna a tsenya bonna ja gagwe mo phatlheng ya mantle kgotsa mo maragong. Fa o sa nna le tlhakanelo dikobo ya ka fa maragong kgwedi e e fetileng tsenya "0".

- Palo
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: RANOCOND**Required****Show if:** (NUMRA.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo	
999	Ke kopa go sa araba	



Mo makgethong a a a o nnileng le tlhakanelo dikobo ya ka fa maragong mo kgweding e e fetileng, o ka tswa **O SA** dirisa sekausu ga kae?

- Palo
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: RAHIVUNK

Required

Show if: (RANOCOND.TEXT > 0) and (NUMRA.TEXT > 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo	
999	Ke kopa go sa araba	



Mo makgethong a a o nnileng le tlhakanelo dikobo ya ka fa maragong go sena sekausu kgwedi e e efetileng, ke makgetho a le kae a bakapelo ba teng o neng **O SAITSE** seemo sa bone sa mogare wa HIV?

- Palo
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: RAHIVPOS**Required****Show if:** (RANOCND.TEXT > 0) and (NUMRA.TEXT > 0) and (RAHIVUNK.TEXT > 0) and (RAHIVKNOWN ≠ 0)

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Palo	
77	Ga ke itse	
999	Ke kopa go sa araba	



Se se tlogela makgetho a le a o ntseng le tlhakanelo dikobo ya ka fa maragong le bakapelo ba **O ITSENG** seemo sa bone sa mogare wa HIV mo kgweding e e fetileng. Mo go one makgetho a e ka nna makgetho a le kae a bakapelo ba teng ba neng ba na le mogare wa HIV?

- Palo
- Ga ke itse
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: OLE_QORRES31

Required

Show if: (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	A oketsegile.	
2	A fokotsegile.	
3	A ntse a tshwana	



A makgetlho a o dirileng tlhakanelo dikobo ya ka fa bosading kgotsa ka fa maragong a fetogile fa e sale o ima?

- A oketsegile.
- A fokotsegile.
- A ntse a tshwana

Page Break

Question: OLE_QORRES32**Required****Show if:** (PREGNANT = 1:[Yes])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	A oketsegile.	
2	A fokotsegile.	
3	A ntse a tshwana	



▶ A makgetlho a o dirisitseng sekausu ka one mo tlhakanelong dikobo a fetogile fa e sale o ima?

- A oketsegile.
- A fokotsegile.
- A ntse a tshwana

Page Break

Collection: TRANSACT_SEX
Contains: TRANSACTSX, PROVIDED

Gantsi re le bomme re iphitlhela re le mo diemong tse re tlhokang gore mongwe a re thuse.

Question: TRANSACTSX
Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



Fa gongwe batho ba fa ba bangwe kgotsa ba fiwa sengwe gore ba tlhakanele dikobo le bone. Mo **kgweding** e e fetileng, a okile wa tlhakanela dikobo le mongwe monna ka gore o go file kgotsa o ne o solofela gore a go fe dijo, diaparo, lefelo la boroko, cellphone, madi kgotsa thuso epe fela?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: PROVIDED

Minimum checks: 1

Show if: (TRANSACTION = 1:[Ee])



O ne o filwe eng gore o tlhakanele dikobo le ene? *Tlhopho tsotho tse di maleba.*

- Dijo
- Diaparo, ditlhako, mekgabisanyana
- Melora/Ditolo, diperfume(Cosmetics)
- Mogala wa letheke(Cell Phone)
- Dilo tsa bana kgotsa ba lesika jaaka diaparo, dijo, madi a sekolo
- Madi kgotsa ticket ya sepalamo
- Madi a gago a go duela sekolo kgotsa bonno
- Lefelo la bonno
- Madi mo seatleng
- A mangwe, tlhalosa:
- Ke kopa go sa araba


Page Break

Collection: VIOLENCE**Contains:** HURT, INSULT, FORCED, UNSAFE**Show if:** (VISIT is-any-of 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48])

Re tla go botsa dipotso mabapi le botsalano ja gago le ope wa bakapelo ba gago. Re tlhloganya gore botsala bo kgona go nna le dinako tsa monate le bosula. Dingwe tsa dipotso di ka nna tsa nna thata go arabiwa. Gakologelwa gore dikarabo tsa gago tsotlhe di tla bewa e le SEPHIRI.

Question: HURT**Required**


Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	

 Mo **kgweding tse 6 tse di fetileng**, a mongwe wa bakapelo ba gago o kile a go ngata ka feisi, a go clapa/ betsa ka mpama, a go raga, a go betsa kgotsa a go bakela kgobalo epe mo mmeleng?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Question: INSULT**Required**


Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	

 Mo **kgweding tse 6 tse di fetileng**, a mongwe wa bakapelo ba gago o kile a go roga/go tlhapatsa, a go itlhokomolosa kgotsa a go nyenyafatsa, a go kgadimola kgotsa a go tlabisa ditlhong?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Question: FORCED**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	

 Mo **kgweding tse 6 tse di fetileng**, a mongwe wa bakapelo ba gago o kile a go patika go tlhakanela dikobo le ene kgotsa a go tshwara ka mokgwa wa tlhakanelo dikobo o o sa o rateng?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Question: UNSAFE

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



Mo **kgweding tse 6 tse di fetileng**, a mongwe wa bakapelo ba gago o kile a dira gore o ikutlwe o boifa/o tshogile kgotsa o ikutlwe o sa babalesega o le mo diphatseng?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: MENTAL_HEALTH**Contains:** MHEALTH, NIGHTMARE, AVOID, ONGUARD, NUMB**Question Block:** MHEALTH**Contains:** MHBOTHERED, MHUNFOCUSED, MHDEPRESSED, MHEFFORT, MHHOPEFUL, MHFEARFUL, MHRESTLESS, MHHAPPY, MHLONELY, MHGETGOING**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ka sewelo kgotsa ga nke go diragala(ko tlase ga letsatsi le le 1)	
2	Fa gongwe kgotsa go se kaenyana fela(letsatsi le le 1 kgotsa a le 2)	
3	Nako dingwe kgotsa fa gare(malatsi a 3 go ya ko go a 4)	
4	Nako tsotlhe(malatsi a le 5 go ya ko go a 7)	
99	Ke kopa go sa araba	



Re batla go itse gore o ne o ikutlwa jang kgotsa maitsholo a gago a ne a ntse jang beke e e fetileng. Tshwaya mo lepokiseng le le fa tlase la potso nngwe le nngwe gore o ne o ikutlwa jalo ga kae **mo bekeng** e e fetileng.

	Ka sewelo kgotsa ga nke go diragala(ko tlase ga letsatsi le le 1)	Fa gongwe kgotsa go se kaenyana fela (letsatsi le le 1 kgotsa a le 2)	Nako dingwe kgotsa fa gare(malatsi a 3 go ya ko go a 4)	Nako tsotlhe (malatsi a le 5 go ya ko go a 7)	Ke kopa go sa araba
Ke ne ke tshwengwa ke dilo tse gale di sa ntshwenyeng.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke sa kgone go tlhwaafala kgotsa maikutlo ame a sa kgone go lebagana le se ke se dirang.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Maikulto ame a ne a wetse ko tlase thata (depressed).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke dira sengwe le sengwe ka bokete.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke na le tsholofelo ya bokamoso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke ikutlwa ke boifa kgotsa ke na le letshogo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke sa kgone go robala sentle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke itumetse.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ke ne ke ikutlwa ke bolawa ke bodutu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ke ne ke sa kgatshiwe ke sepe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Page Break

Mo botshelong ja gago, a okile wa itemogela seemo se se boifisang, se se tshosang kgotsa se se kgopisang, **mo kgweding** e e fetileng:

Question: NIGHTMARE**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



O ne wa nna le ditoro tse di tshosang kgotsa go phadimoga o robetse kgotsa wa akanya ka gone le fa o ne o sa batle?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Question: AVOID**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



O ne o leka ka bojotlhe gore o seka wa akanya ka yone kana o ne wa itebatsa ka tsela nngwe?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Question: ONGUARD**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



O ne o nna o sa wela/ o sa iketla kgotsa o tshoga motlhofo?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Question: NUMB**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



O ne o ikutlwa e se wena sentle, o sa kgone go tsena sentle mo go ba bangwe kgotsa tikologo e o nnang mo go yone?

- Ee
- Nnyaa

Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: ALCOHOL_DRUG_USE

Contains: ALCFREQ, ALCNUM, ALC6ORMORE, ALCBFRSX, DRUGBFRSX, SPDRUNK, DRUGUSE, INJECTEVER, INJECTMO

Show if: (VISIT is-any-of 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 60.0:[V60.0 - Step 4c-CAB LA - Week 24] or 63.0:[V63.0 - Step 4c-CAB LA - Week 48] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0] or 67.0:[V67.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 24] or 70.0:[V70.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 48] or 71.0:[V71.0 - Step 5-TDF/FTC - Day 0] or 73.0:[V73.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 24] or 75.0:[V75.0 - Step 5-TDF/FTC - Week 48])

Re kopa goitse ka tiriso ya gago ya bojalwa. Bojalwa re raya dibiri, mofine (wine) le bojalwa ja setswana kgotsa jo bo dirwang mo malapeng.

Question: ALCFREQ

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga nke	
1	Ga 1 ka kgwedi kgotsa ko tlase ga foo	
2	Ga 2 go tsena ga 4 ka kgwedi	
3	Ga 2 go ya ga 3 ka beke	
4	Ga 4 kgotsa go feta ka beke	
99	Ke kopa go sa araba	



O nwa ga kae seno se se nang le bojalwa?

- Ga nke
- Ga 1 ka kgwedi kgotsa ko tlase ga foo
- Ga 2 go tsena ga 4 ka kgwedi
- Ga 2 go ya ga 3 ka beke
- Ga 4 kgotsa go feta ka beke
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: ALCNUM**Required****Show if:** (ALCFREQ ≠ 0:[Ga nke])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	1 kgotsa 2	
1	3 kgotsa 4	
2	5 kgotsa 6	
3	7 go ya ko go 9	
4	10 kgotsa go feta	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ Mo letsatsing, o nwa selekanyo se se kae sa bojalwa?

- 1 kgotsa 2
- 3 kgotsa 4
- 5 kgotsa 6
- 7 go ya ko go 9
- 10 kgotsa go feta
- Ke kopa go sa araba

Question: ALC6ORMORE**Required****Show if:** (ALCFREQ ≠ 0:[Ga nke])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga nke	
1	Ko tlase ga bongwe mo kgweding	
2	Gangwe ka kgwedi	
3	Gangwe ka beke	
4	Malatsi otlhe kgotsa gantsi	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ O nwa ga kae dino di ka nna 6 kgotsa go feta, o dinwa nako e le nngwe?

- Ga nke
- Ko tlase ga bongwe mo kgweding
- Gangwe ka kgwedi
- Gangwe ka beke
- Malatsi otlhe kgotsa gantsi
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: ALCBFRSX**Required****Show if:** (ALCFREQ ≠ 0:[Ga nke])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



Mo kgweding e e fetileng, a okile wa nwa seno se se nang le bojalwa pele kgotsa ka nako ya tlhakanelo dikobo?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Question: DRUGBFRSX**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



Mo kgweding e e fetileng, a o kile wa dirisa ditagi pele kgotsa ka nako ya tlhakanelo dikobo?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Question: SPDRUNK**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



Mo kgweding e e fetileng a mokapelo wa gago o kile a tagwa ke bojalwa?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Jaanong ke tla go botsa ka tiriso ya ditagi. O seka wa akaretsa melemo e o e kwaletsweng ke ngaka kgotsa modiri mongwe wa botsogo.

Question Block: DRUGUSE
Contains: MARIJUANA, COCAINE, SPEED, INHALANT, SEDATIVE, HALLUCIN, OPIOID, RXDRUG, OTHDRUG Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga nke	
1	Ko tlase ga bongwe mo kgweding	
2	Gangwe ka kgwedi	
3	Beke le beke(gangwe ka beke)	
4	Malatsi otlhe kgotsa gantsi	
99	Ke kopa go sa araba	



Mo kgweding e e fetileng, o dirisitse nngwe ya tse di latelang ga kae?

	Ga nke	Ko tlase ga bongwe mo kgweding	Gangwe ka kgwedi	Beke le beke (gangwe ka beke)	Malatsi otlhe kgotsa gantsi	Ke kopa go sa araba
Motokwane /marijuana/dagga/cannabis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cocaine (E bitswa gape gotwe coke, crack, kgotsa snow)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Di-Amphetamine (Sekai Tik/Crystal Meth, ecstasy, speed, kgotsa dipilisi tse di fokotsang mmele)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tse di hemiwang (Inhalants) (Dikai: glue, petrol, paint thinner, nitrous)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tse di robatsang (Sekai serepax, rohypnol, quaaludes/mandrax)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tse di dirang gore batho ba bone dilo tse di seyong (Hallucinogens) (Dikai: nyaope/whoonga, LSD, acid, mushrooms, PCP, Special K)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Di-Opioids (Dikai heroin, morphine, methadone, le tse dingwe.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dipilisi tse o ka di kwalelwang mme di sa dirisediwe tse di se kwaletsweng (Dikai codeine (molemo wa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

sehuba), efavirenz, valium)						
Mmala mongwe fela (Thalosa)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Question: INJECTEVER**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



A o kile wa dirisa nnale go ikenta ditagi?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: INJECTMO**Required****Show if:** (INJECTEVER = 1:[Ee])

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ A o kile wa dirisa nnale go kenta ditagi mo kgweding e e fetileng?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: ATT_TOWARD_STUDY_PARTIC

Contains: PERCEIVED_BURDEN

Show if: (VISIT is-any-of 55.0:[V55.0 - Step 4a - Day 0] or 56.0:[V56.0 - Step 4b - Day 0] or 57.0:[V57.0 - Step 4c-CAB LA - Week 0] or 64.0:[V64.0 - Step 4c-TDF/FTC - Week 0])

Re tla go botsa ka maitemogelo a gaga a go tsaya karolo mo tshekatshekong e.

Collection: PERCEIVED_BURDEN

Contains: LOOKAT, ATTENDVIS

Question: LOOKAT

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



A o kile wa nna le maikutlo a gore batho ba go leba ka tsela e e farologaneng ka gore o tsaya dipilisi tsa TDF le mekento?

- Ee
 Nnyaa
 Ke kopa go sa araba

Page Break

Question: ATTENDVIS**Required**

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
0	Ga go thata gotlhelele	
1	Go thatanyana go na le jaaka ke ne ke akantse	
2	Go thata mo go fagare	
3	Go thata tota	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ Gontse go le thata go le kae mo go wena go tla maetong a tshekatsheko?

- Ga go thata gotlhelele
- Go thatanyana go na le jaaka ke ne ke akantse
- Go thata mo go fagare
- Go thata tota
- Ke kopa go sa araba

Page Break

Collection: END_SURVEY
Contains: NEED2TALK

Question: NEED2TALK

Required

Scale Summary		
Code	Label	Show-If
1	Ee	
0	Nnyaa	
99	Ke kopa go sa araba	



▶ Tsatsijeno re go boditse dipotso di le mmalwa. Dingwe di ka nna tsa bo di dirile gore o ikutlwe o thswenyengile kgotsa o tshwenyegile hutsafetse. A o na le keletso ya go buisana le mongwe ka epe ya dikarabo tsa gago?

- Ee
- Nnyaa
- Ke kopa go sa araba

Powered by DatStat